


Sesotho

Mohato

3A

Setlhare sa phodiso



Room to Read



Setlhare sa phodiso
Sesotho
Mohato 3A

ISBN: 978-1-77981-203-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Room to Read
Mofetoledi: Erina Makhalemele
Motshwantshisi: Manushri Naidoo
Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Setlhare sa phodiso



Room to Read


Morwesi ke lenong le bohla le sebete.

Morwesi o rata ho fofela nokeng ya Lelwala.

O fofela masimong a mabele.

O fofela teng ho ya batla dijo.





Morwesi o kulelwa ke mora.

“Mora wa ka o a kula,” a realo a hloname.

O utlwiswa bohloko ke bolwetse ba mora wa hae.

“Ke tla etsang?” Morwesi o a nahana.

Ke tla mo isa ho Lelwala.

Lelwala ke ngaka ya sebele.

Lelwala o na le tsebo ya bongaka.

Lelwala o tseba malwetse a mangata.





Ngaka Lelwala a hlahloba mora wa Morwesi.

“Bolwetse bona bo kotsi,” Lelwala a realo.

“Jwale ke etseng?” ho botsa Morwesi.

Ditaba tse monate ke hore mora o tla fola.

Ho hlokeha metso ya seabetsane.

Moriana ona wa seabetsane o fumaneha masimong.





Morwesi a fofela masimong ka lebelo.

Ha a ntse a fofa a bona semelanyana.

A nahana hore ke sona sebabetsane.

Ha a qotama, a hlokomela hore ha se sona.

A fetela pele.

Tsie, Molwedi ya fofela hodima lefika. “O batla eng mona?”

“Semela sa sebabetsane,” ho realo lenong.

Molwedi a fofa. Morwesi a mo sala morao.



Ekee! Mora wa ka o tla fola kajeno!

“Ke fumane pheko ya bolwetse bona.”



A qalella ho hula moriana ho fumana motso.


Mobu o ne o omme, o le thata.

Morwesi a hula seabetsane.

Molwedi a re, “E re ke o thuse.”

Morwesi a sheba Molwedi ka lenyatso.

Morwesi le Molwedi ba tjheka moriana mmoho.





Morwesi a hula motso wa seabetsane ka manala.

Po! Morwesi a wa, a kanama le motso wa seabetsane.

Molwedi a bobotheha.

Ka pelepele, Morwesi a tsoha.

A fofa ka lebelo a thabile.

A fofela hae le sebabetsane.





Molwedi a sala a maketse.

Joo! Morwesi ha a na teboho.

Tsie ya fofa ya itsamaela.

Morwesi a fihla ha ngaka Lelwala.

A pheha motso wa seabetsane.

A o tlohela hore se fole.

Morwesi a nka mora, a mo habodisa wona.





Mora wa Morwesi a habola moriana a fola.

Mora wa Morwesi a tsoha diphateng.

A fofafofa ka thabo.

“Jo wee! Ke lebetse ho leboha Molwedi,” ho realo Morwesi.

Morwesi le mora ba fofela masimong.

Ba fumana Molwedi, ba leboha.





Ulwazi Lwethu

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaita
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

